



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0455580 / 004
U Podgorici, dana 27.03.2015.godine

B4/ 70941
POTPOV. 21
06.04.15.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "GOOD LOCATION PROPERTIES" D.O.O. - PODGORICA, broj 222488 podnijetoj dana 26.03.2015 u 10:53:18, preko

Ime i prezime: ANA RAŠOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "GOOD LOCATION PROPERTIES" D.O.O. - PODGORICA - registarski broj 5 - 0455580, PIB 02706644 , i to:

Naziv:

Briše se: "GOOD LOCATION PROPERTIES" D.O.O. - PODGORICA

Registruje se - upisuje se: "GOOD LOCATION PROPERTIES" D.O.O. - BUDVA

Statut:

Briše se: Statut od 20.03.2008

Registruje se - upisuje se: Statut od 24.03.2015

Adresa uprave - sjedišta:

Briše se: BOŠKA BUHA BB - TOLOŠI PODGORICA

Registruje se - upisuje se: TRG SUNCA BB BUDVA

Adresa za prijem službene pošte:

Briše se: BOŠKA BUHA BB - TOLOŠI PODGORICA

Registruje se - upisuje se: TRG SUNCA BB BUDVA

Adresa glavnog mjesta poslovanja:


Registruje se - upisuje se: TRG SUNCA BB BUDVA

Obrazloženje


Podnosilac je dana 26.03.2015 u 10:53:18 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću GOOD LOCATION PROPERTIES. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III


Zdravko Gutović

M.P.


Mišo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Budva
Broj: 81-01-13915-9
BUDVA, 30.03.2015. godine

Ana Radoš
06.04.15.

Na osnovu člana 27 stav 3 i člana 33 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11, 28/12 i 8/15) i člana 207 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Naziv: " GOOD LOCATION PROPERTIES " D.O.O. BUDVA
BUDVA

Poreskom obvezniku je dodijeljen:

PIB 021706644

(Matični broj)

817

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 28.03.2008. godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 30-01-09892-5 od 28.03.2008. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.

M.P.

PORESKI INSPEKTOR I

Aleksandra Šćekić

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Budva
BROJ: 81/31-04469-1
BUDVA, 30.03.2015. godine

fu - foud ur d'
06.04.'15.

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 04/06 i "Sl.list CG", broj 16/07... 09/15), člana 33. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", broj 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", broj 20/11 i 28/12) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji za PDV

Naziv " GOOD LOCATION PROPERTIES " D.O.O. BUDVA

BUDVA

PIB 02706644

817

(Šifra područne jedinice poreskog organa)


Obvezniku je dodijeljen PDV registracioni broj: 30/31-07675-6

Svojstvo obveznika za PDV je stečeno: 23.05.2008. godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 30/31-07675-6 od 23.05.2008. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.

M.P.

PORESKI INSPEKTOR

Aleksandra Šćekić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0455580 / 003

PIB: 02706644

Datum registracije: 24.03.2008.

Datum promjene podataka: 24.03.2009.

"GOOD LOCATION PROPERTIES" D.O.O. - PODGORICA

Broj važeće registracije: /003

Skraćeni naziv:

GOOD LOCATION PROPERTIES

Telefon: }

eMail: }

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008.

Datum donošenja Statuta: 20.03.2008.

Datum promjene Statuta: 24.03.15

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: BOŠKA BUHA BB - TOLOŠI PODGORICA

Adresa sjedišta:

BOŠKA BUHA BB - TOLOŠI PODGORICA

Pretežna djelatnost:

7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim
upravljanjem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

"GOOD LOCATION PROPERTIES LLC" - FLORIDA

Uloga: Osnivač

Udio: %

LICA U DRUŠTVU:

TAMARA RADIŠEVIĆ

(Zabilježba Izjave Ovlašćenog zastupnika o ostavci od 09.07.2010 godine)

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

TAMARA RADIŠEVIĆ

Zabilježba izvršnog direktora o ostavci od dana 09.07.2010.godine

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

Izdato: 26.03.2015 godine u 12:40h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 222488

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ANA RAŠOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - GOOD LOCATION PROPERTIES - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50455580 sa sljedećim prilogima:

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Odluka o promjeni sjedišta

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Kopija pasoša

Punomoćje

Punomoćje br. 2

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Obrazac

Statut društva

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Zahtijeva izmjenu:

Usaglašavanje sa Zakonom o Klasifikaciji djelatnosti

Sjedišta i adrese

Datum prijema dokumentacije: 26.3.2015. god.

Podgorica, dana: 26.3.2015. god.

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

JMB:

Žava:

Ime i prezime:

Ana Račević

Opština:

Telefon:

e-mail:

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt *

Matični broj:

02706644

Registarski broj:

5045580

Puni naziv:

"Good location properties" d.o.o.

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD☐ KD☐ AD☐ DOO☐ NVO☐ Ustanova☐ Zadruga☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršić se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

Budva

2.2. Mjesto:

Budva

2.3. Ulica:

Trg sunca

2.4. Broj:

66

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

CRNA GORA

3.2. Opština

Budva

3.3. Mjesto:

Budva

3.4. Ulica:

Trg Sunca

3.5. Broj:

66

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☒

*ukoliko je označena promjena opštine izvršić se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

Budva

4.3. Mjesto:

Budva

4.4. Ulica:

Trg sunca

4.5. Broj:

66

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ana Račević

M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

70 . 22

7. NOVI OBLIK SVOJINE

☐

bez oznake svojine

☐

privatna

☐

zadružna

☐

dva ili više oblika svojine

☐

državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+ 382 /

+ 382 /

+ 382 /

8.2. Fax:

+ 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**9.1. Porijeklo kapitala:**☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti**9.2. Promjena osnovnog kapitala:**☐ Povećanje☐ Smanjenje**Osnovni kapital:**

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA**VRSTA PROMJENE**☐ Prestanak ☐ Registruje se ☐ Mijenja se udio**10.1. Status:**☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru**10.3. Naziv / Ime i prezime:****10.4. Sjedište / Adresa:**

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:


Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor☐ Predsjednik organa upravljanja☐ Član odbora direktora☐ Član organa upravljanja☐ Član upravnog odbora☐ Sekretar društva☐ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

**13. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

Na osnovu člana 64. Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, br.6/02) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, br.17/07) i člana 18 Odluke o osnivanju „Good Location Properties“ d.o.o. Budva od 20.03.2008.g. (u daljem tekstu „Društvo“), Osnivač Društva, „Good Location Properties“ LLC Florida, dana 24.03.2015.g. donosi

S T A T U T

„GOOD LOCATION PROPERTIES“

D.O.O. BUDVA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Statutom Društva uređuju se odnosi u radu i poslovanju, a naročito:

- 1) naziv Društva;
- 2) sjedište Društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi;
- 3) djelatnosti Društva;
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala, vrsta i visina uloga svakog člana i način promjene iznosa kapitala;
- 5) dioba profita i snošenje rizika;
- 6) organe Društva, njihova prava i obaveze, razrješenje i raspodjelu ovlašćenja između organa;
- 7) zastupanje Društva;
- 8) prestanak Društva;
- 9) postupak izmjene Statuta i
- 10) druga pitanja od značaja za rad Društva.

Član 2.

Društvo je osnovano Odlukom o osnivanju od 20.03.2008.g.

Društvo može imati najviše 30 članova.

Osnivač Društva je:

„Good Location Properties“ LLC, sa

--	--

Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i posluje u skladu sa propisima CG, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Član 4.

Društvom upravljaju vlasnici, odnosno predstavnici vlasnika, srazmjerno procentu vlasništva u osnovnom kapitalu.

II FIRMA, SJEDIŠTE I PEČAT DUŠTVA

Član 5.

Društvo će u pravnom prometu sa trećim licima poslovati pod firmom:

„Good location properties“ d.o.o., Budva.

Sjedište Društva i adresa za primanje službenih pismena je u Budvi, Trg sunca bb.

O promjeni sjedišta i imena firme odlučuje osnivač Društva.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika i sadrži sljedeći tekst:

„Good location properties“ d.o.o., Budva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sem naziva Društva ima i tekst koji bliže određuje njegovu namjenu.

Član 7.

Društvo može imati svoj zaštitni znak, amblem, memorandum i druge oznake firme.

Način donošenja, usvajanja i zaštite oznaka firme iz prednjeg stava će urediti posebnom odlukom osnivač, odnosno vlasnik Društva.

Član 8.

Radi ostvarivanja poslovnih zadataka i razvoja Društva mogu se osnivati organizacioni djelovi i van sjedišta Društva na obrazloženi predlog izvršnog direktora Društva.

Odluku donosi osnivač.

Član 9.

Organizacija Društva i sistematizacija poslova sa opisom poslova će se urediti Posebnim aktom u Društvu.

Član 10.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa samostalno, u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, i ima sva ovlašćenja koja mu, u okviru utvrđenih djelatnosti, po Zakonu pripadaju.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

Osnivač Društva snosi rizik poslovanja Društva do visine svog uloga.

III PREDMET POSLOVANJA

Član 11.

Društvo se osniva radi obavljanja sljedećih djelatnosti:

- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.12 Gajenje pirinča
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka
- 01.14 Gajenje šećerne trske
- 01.15 Gajenje duvana
- 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.21 Gajenje grožđa
- 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.23 Gajenje agruma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.44 Uzgoj kamila i lama
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja

01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada
01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
01.63 Aktivnosti poslije žetve
01.64 Dorada sjemena
01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
02.20 Sječa drveća
02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
03.11 Morski ribolov
03.12 Slatkovodni ribolov
03.21 Morska akvakultura
03.22 Slatkovodna akvakultura
05.10 Vađenje kamenog uglja
05.20 Vađenje mrkog uglja i lignita
06.10 Vađenje sirove nafte
06.20 Vađenje prirodnog gasa
07.10 Vađenje ruda gvožđa
07.21 Vađenje ruda uranijuma i torijuma
07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca
08.12 Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
08.92 Vađenje treseta
08.93 Vađenje soli
08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena
09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa
09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena
10.11 Prerada i konzervisanje mesa
10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.31 Prerada i konzervisanje krompira
10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
10.41 Proizvodnja ulja i masti
10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
10.52 Proizvodnja sladoleda
10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
10.81 Proizvodnja šećera
10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
10.83 Prerada čaja i kafe
10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
10.85 Proizvodnja gotovih jela
10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
11.02 Proizvodnja vina od grožđa
11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
11.05 Proizvodnja piva
11.06 Proizvodnja slada
11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.20 Proizvodnja tkanina
13.30 Dovršavanje tekstila
13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih matelijala
13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće
13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
14.11 Proizvodnja kožne odjeće
14.12 Proizvodnja radne odjeće
14.13 Proizvodnja ostale odjeće
14.14 Proizvodnja rublja
14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna
15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa
15.20 Proizvodnja obuće
16.10 Rezanje i obrada drveta
16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
16.22 Proizvodnja parketa
16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
16.24 Proizvodnja drvene ambalaže

16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
17.12 Proizvodnja papira i kartona
17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
17.24 Proizvodnja tapeta
17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
18.11 Štampanje novina
18.12 Ostalo štampanje
18.13 Usluge pripreme za štampu
18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
19.10 Proizvodnja produkata koksovanja
19.20 Proizvodnja derivata nafte
20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
20.12 Proizvodnja sredstava za spravljenje boja i pigmenata
20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja
20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
20.20 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu
20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.41 Proizvodnja sapuna i detardženata, sredstava za čišćenje i poliranje
20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
20.51 Proizvodnja eksploziva
20.52 Proizvodnja sredstava za lijepljenje
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
20.60 Proizvodnja vještačkih vlakana
21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata
22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23.11 Proizvodnja ravnog stakla
23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode

23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
23.43 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
23.51 Proizvodnja cementa
23.52 Proizvodnja kreča i gipsa
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo
23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenog za građevinarstvo
23.63 Proizvodnja svježeg betona
23.64 Proizvodnja maltera
23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferrolegura
24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka
24.31 Hladno valjanje šipki
24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
24.33 Hladno oblikovanje profila
24.34 Hladno vučenje žice
24.41 Proizvodnja plemenitih metala
24.42 Proizvodnja aluminijuma
24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
24.44 Proizvodnja bakra
24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva
24.51 Livenje gvožđa
24.52 Livenje čelika
24.53 Livenje lakih metala
24.54 Livenje ostalih obojenih metala
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera
25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
25.40 Proizvodnja oružja i municije
25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
25.61 Obrada i prevlačenje metala
25.62 Mašinska obrada metala

25.71 Proizvodnja sječiva
25.72 Proizvodnja brava i okova
25.73 Proizvodnja alata
25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda
25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
26.20 Proizvodnja kompjutera i periferne opreme
26.30 Proizvodnja komunikacione opreme
26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
26.51 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
26.52 Proizvodnja satova
26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žice i kablova
27.40 Proizvodnja opreme za osvjetljenje
27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila
28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
28.15 Proizvodnja lezajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme
28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstva
28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene
28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
28.49 Proizvodnja ostalih mašina i alatki
28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju

28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene
29.10 Proizvodnja motornih vozila
29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
29.32 Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila
30.11 Izgradnja brodova i plovni objekata
30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu
30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme
30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
30.91 Proizvodnja motocikala
30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
31.03 Proizvodnja madraca
31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
31.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
32.11 Kovanje novca
32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
32.30 Proizvodnja sportske opreme
32.40 Proizvodnja igara i igračaka
32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
32.91 Proizvodnja metli i četki
32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
33.11 Popravka metalnih proizvoda
33.12 Popravka mašina
33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
33.14 Popravka električne opreme
33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
33.16 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica
33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe
33.19 Popravka ostale opreme
33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
35.11 Proizvodnja električne energije
35.12 Prenos električne energije
35.13 Distribucija električne energije
35.14 Trgovina električnom energijom

- 35.21 Proizvodnja gasa
- 35.22 Distribucija gasovitih proizvoda gasovodom
- 35.23 Trgovina gasovitim proizvodima preko gasovodne mreže
- 35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija
- 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
- 38.12 Sakupljanje opasnog otpada
- 38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
- 38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža sortiranog otpada
- 39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom
- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala

- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima

- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

49.32 Taksi prevoz
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
49.41 Drumski prevoz tereta
49.42 Usluge preseljenja
49.50 Cjevovodni transport
50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
51.10 Vazdušni prevoz putnika
51.21 Vazdušni prevoz tereta
51.22 Vasijski saobraćaj
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
53.10 Poštanske aktivnosti
53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
55.90 Ostali smještaj
56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
58.11 Izdavanje knjiga
58.12 Izdavanje imenika i adresara
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
58.19 Ostala izdavačka djelatnost
58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
58.29 Izdavanje ostalih softvera
59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60.10 Emitovanje radio-programa
60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61.10 Kablovske komunikacije
61.20 Bežične komunikacije

61.30 Satelitska telekomunikacija
61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
62.01 Kompjutersko programiranje
62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
63.91 Djelatnost novinskih agencija
64.19 Ostalo monetarno posredovanje
64.20 Djelatnost holding kompanija
64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
64.91 Finansijski lizing
64.92 Ostale usluge kreditiranja
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65.12 Neživotno osiguranje
65.20 Reosiguranje
65.30 Penzijski fondovi
66.11 Finansijske i robne berze
66.12 Brokerski poslovi sa hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
66.30 Upravljanje fondovima
66.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
73.11 Djelatnost reklamnih agencija
73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
74.20 Fotografske usluge
74.30 Prevođenje i usluge tumača
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur-operatora
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih ustanova
91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva
91.02 Djelatnost muzeja
91.03 Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova
92.00 Kockanje i kladenje
93.11 Djelatnost sportskih objekata
93.12 Djelatnost sportskih klubova
93.13 Djelatnost fitnes klubova
93.19 Ostale sportske djelatnosti
93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
93.29 Ostale zabovne i rekreativne djelatnosti
94.11 Djelatnost poslovnih udreženja i udruženja poslodavaca
94.12 Djelatnost strukovnih udruženja
94.20 Djelatnost sindikata
94.91 Djelatnost vjerskih organizacija
94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme

95.12 Popravka komunikacione opreme
95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštanske opreme
95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
95.24 Održavanje i popravka namještaja
95.25 Popravka satova i nakita
95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznjenih proizvoda
96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela
96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju posluhu
98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjeđuju usluge za sopstvene potrebe

Društvo obavlja sljedeće poslove spoljnotrgovinskog prometa i pružanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti, kao i:

- uvoz i izvoz
- zastupanje
- posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu
- konsignacioni poslovi
- međunarodna špedicija

Član 12.

Osnovna djelatnost Društva je: **70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.**

Društvo može da promijeni djelatnost samo uz saglasnost osnivača odnosno vlasnika Društva.

Član 13.

Društvo može da zaključuje ugovore i obavlja i druge poslove prometa roba i usluga samo u okviru djelatnosti upisanih u CRPS-u. Društvo može bez upisa u CRPS da obavlja i druge poslove odnosno djelatnosti, u manjem obimu, koje služi djelatnosti koja je upisana u CRPS-u, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

IV OSNOVNI KAPITAL I ULOZI

Član 14.

Osnovni kapital Društva sastoji se od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Svaki član Društva može imati samo jedan ulog i jedan udio, a jedan udio ima onoliko glasova koliko iznosi njegovo procentualno učešće u osnovnom kapitalu Društva.

Ulozi članova Društva mogu biti u gotovom novcu, stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti.

Uloge u stvarima i pravima procjenjuje nezavisni procjenitelj koji o tome sačinjava poseban izvještaj sa zakonom propisanom sadržinom.

Procjena se vrši prije prihvatanja nenovčanog uloga od strane ostalih osnivača.

Ulozi u stvarima i pravima izraženi u novčanoj vrijednosti, predaju se u cjelini na dan pristupanja Društvu.

Ako se u Društvo kao ulog unosi Društvo, uz izvještaj iz prethodnog stava ovog člana, prilaže se bilans Društva za posljednje dvije poslovne godine, kao i isprava o procjeni vrijednosti Društva od nezavisnog procjenjivača.

Ulozi u Društvu ne mogu biti u radu i uslugama.

Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica.

Ako su više lica vlasnici jednog udjela, ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika, a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno.

Pravne radnje Društva prema vlasnicima jednog udjela dejstvuju prema svim vlasnicima tog udjela i kad su izvršene samo prema jednom od njih.

Član 15.

Društvo može oslobiti člana Društva, u cjelini ili djelimično, obaveze uplate i unošenja uloga.

Član 16.

Novčani dio osnovnog kapitala Društva iznosi 1 EUR.

Osnivač uplaćuje 100% osnovnog kapitala Društva.

Član 17.

Početni kapital Društva se može uvećati i pristupanjem novih lica koja su poznata Osnivaču i koja su lično pozvana od strane Osnivača da postanu ulagači u Društvu.

Ime novog ulagača i dodatni iznos upisuju se u CRPS.

Član 18.

Pristupanjem Društvu novi članovi su obavezni u cjelosti upisati i unijeti u Društvo svoje uloge.

Član 19.

Društvo vodi spisak članova Društva.

Poimenična lista Osnivača Društva dostavlja se CRPS.

Član 20.

Skupština Društva koju čine svi vlasnici, odnosno Osnivači Društva može utvrditi obavezu dopunskih uplata za članove Društva i visinu tih uplata.

Dopunska uplata ne povećava ulog i udio članova kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate određuju se srazmjerno ulozima.

Član Društva ne može dopunsku obavezu dopunske uplate prebiti potraživanjem prema Društvu.

Zbog docnje sa uplatom dopunske uplate primjenjuju se opšta pravila obligacionog prava.

Dopunske uplate članovima Društva, koje ne služe za pokriće osnovnog kapitala u slučaju gubitka, mogu se vratiti po proteku 30 dana od dana objavljivanja odluke o vraćanju.

Član 21.

Udio se može prenositi između članova Društva bez ograničenja.

Kada član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi, kao i samo Društvo, imaju pravo preče kupovine tog udjela.

Kada ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između tog člana i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima Društva, prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ako u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena članovi i samo Društvo ne prihvate kupovinu udjela, udio se može prenijeti trećem licu pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponuđenih članovima ili samom Društvu.

Ako član Društva pri prenosu udjela, uz svoj udio, stekne još jedan udio, ili više udjela, svi udjeli se spajaju u jedan udio.

Član 22.

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na nasljednike ili pravne sljedbenike.

U slučaju nesleđivanja, pravnog sljedbeništva i prenosa udjela na više lica, ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom.

Član 23.

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Prenos udjela povlači izmjenu ugovora o osnivanju Društva i registraciju kod CRPS u skladu sa zakonom.

Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku.

Član 24.

Osnovni kapital Društva povećava se izmjenom ugovora o osnivanju Društva saglasnošću svih članova Društva i srazmjerno ranijim udjelima.

Članovi Društva imaju pravo preče uplate odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju Društva, srazmjerno ranijim udjelima.

U slučaju da članovi Društva ne uplate dodatne uloge u utvrđenom roku najmanje u procentu od 70%, smatraće se da povećanje kapitala nije uspjelo.

Povećanje udjela registruje se kod CRPS.

Član 25.

Na povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala Društva shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala. Predlog za smanjenje kapitala sadrži razloge za smanjenje kapitala kao i način na koji će smanjiti kapital.

Član 26.

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva.

Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje 2/3 ukupnog kapitala.

Kopija predloženog ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Društvo ne može pružati, direktno ili indirektno, finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno odluče svi članovi Društva.

V DIOBA PROFITA, SNOŠENJE RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

Član 27.

Društvo je nosilac prava i obaveza u pravnom prometu u odnosu na sva sredstva kojima raspolaže i koja koristi u skladu sa prirodom i namjenom tih sredstava saglasno Zakonu, ugovoru o osnivanju Društva i Statutu.

Član 28.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje finansijske i poslovne izvještaje u skladu sa pozitivnim propisima.

Revizija finansijskog iskaza Društva vrši se u skladu sa računovodstvenim propisima.

Član 29.

Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje CRPS-u. Ukoliko postojeća visina kapitala nije navedena u finansijskom izvještaju, ona se posebno objavljuje uz finansijski izvještaj.

Finansijski iskazi dostavljaju se CRPS-a najkasnije do 30.juna tekuće godine za tekuću godinu.

Član 30.

Društvo ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu svake godine od profita se unosi 5% dok rezerva ne dostigne propisanu vrijednost u skladu sa propisima.

Sredstva obavezne rezerve mogu se privremeno koristiti za pokriće gubitaka Društva i otklanjanje nelikvidnosti.

Član 31.

Dobit koju ostvari Društvo u toku poslovne godine utvrđuje se završnim računom, u skladu sa pozitivnim propisima.

Dobit Društva, po odbitku sredstava za obaveznu rezervu, pripada članovima Društva i dijeli se srazmjerno njihovom ulogu u osnovnom kapitalu Društva, što znači osnivaču pripada 100% dobiti.

Član 32.

Dividende, posebne naknade i nagrade ne mogu se isplaćivati na teret osnovnog kapitala.

Član 33.

Način raspodjele dobiti, visinu dividendi, naknadu i nagradu utvrđuje Skupština Društva.

Član 34.

Osnivači i članovi Društva snose rizik za poslovanje Društva do visine uložениh sredstava.

Član 35.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom i sredstvima.

Član 36.

Gubitak po završnom računu Društva se pokriva iz sredstava obavezne rezerve, osnovnog kapitala Društva i dopusnih uplata.

Član 37.

U slučaju da se gubitak ne može pokriti sredstvima iz čl. 36 Statuta ili smanjenjem kapitala do zakonskog minimuma, a organi Društva odnosno Osnivači ne donesu odluku o načinu pokrivanja gubitaka u roku od 30 dana od dana usvajanja završnog računa, objaviće stečaj Društva.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 38.

Organi Društva su Skupština i Izvršni direktor.

Član odnosno članovi Društva, kao njegovi vlasnici, imaju ovlaštenja Skupštine Društva.

Član 39.

Društvo može imati najviše 30 članova.

U slučaju da se broj članova Društva poveća preko 10, Skupština Društva može osnovati Odbor direktora.

Član 40.

Odluke koje se donose u vršenju funkcija upravljanja Društvom upisuju se u knjige Društva.

U knjige Društva upisuju se:

- odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja
- odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka
- odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
- investicione odluke
- odluke o statusnim promjenama, o promjeni oblika i likvidaciji Društva
- druge odluke značajne za vršenje funkcije upravljanja.

Knjige Društva vode se uredno. Podaci upisani u knjige Društva ne smiju se mijenjati niti brisati. Odluke iz prvog stava ovog člana koje nisu upisane u knjige Društva ne proizvode pravno dejstvo.

Član 41.

O izboru i postavljanju Izvršnog direktora i Sekretara Društva odlučuju osnivači odnosno Skupština Društva.

Član 42.

Izvršni direktor je odgovoran za rad i poslovanje Društva osnivačima odnosno i Odboru direktora ako bude konstruisan.

Izvršni direktor imenuje se na period od 4 godine, s tim što može biti ponovo angažovan.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka roka ako ne postupa savjesno i radi u korist Društva kao cjeline ili ne koristi ovlašćenja samo u korist Društva.

Član 43.

Izvršni direktor obavlja slijedeće poslove:

- predlaže i sprovodi poslovnu politiku Društva
- donosi program rada i plan razvoja Društva
- predlaže i utvrđuje organizaciju Društva
- zastupa Društvo
- upravlja imovinom Društva i zaključuje ugovore u ime i za račun Društva
- određuje lice koje ga zamjenjuje u odsutnosti ili ovlašćuje drugo lice na koje prenosi dio ili svoja prava i obaveze
- utvrđuje rezultate poslovanja Društva
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo
- izdaje naloge i upustva koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu
- naredbodavac je i izvršilac fin. plana Društva
- odgovoran je za poslovni uspjeh Društva i
- obavlja i druge poslove i izvršava obaveze koje su neophodne za dobrobit Društva u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 44.

Izvršni direktor je dužan da se prilikom donošenja odluka pridržava načela savjesnosti i poštenja, da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja.

On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih odluka ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Član 45.

Društvo može imati i Sekretara Društva.

Sekretar Društva pomaže u radu Izvršnom direktoru i ima sva prava i obaveze koje ima Izvršni direktor Društva, a posebno u odsutnosti ili spriječenosti Izvršnog direktora da obavlja svoje poslove.

Član 46.

Upravljanjem poslovanja kao i zastupanje Društva vršiće Izvršni direktor Društva.

Član 47.

Lica ovlašćena za zastupanje Društva u spoljnotrgovinskom poslovanju moraju imati najmanje sredne obrazovanje i poznavati najmanje jedan strani jezik.

Član 48.

U Društvu do eventualnog konstituisanja Skupštine i drugih organa Društva, odlučuje o svim pitanjima osnivač.

Član 49.

Skupština Društva:

1. Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta
2. Imenuje ili razrješava Izvršnog direktora, Sekretara Društva, revizora i likvidatora, daje smjernice za ostvarenje poslovne politike Izvršnom direktoru i odlučuje o naknadama za rad ovim licima, odlučuje o nadoknadama za rad Izvršnog direktora i Sekretara.
3. Utvrđuje poslovnu politiku
4. Usvaja godišnji finansijski izvještaj i završni račun
5. Odlučuje o rasporedu godišnje dobiti
6. Odlučuje o smanjenju i povećanju osnovnog kapitala

7. Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku rada Društva
8. Donosi investicione odluke i odluke o kreditnim zaduženjima čiji iznos premašuje 10.000 EUR
9. Odlučuje o nabavci sirovina i repromaterijala preko iznosa od 20.000 EUR
10. Donosi opšta akta Društva
11. Donosi poslovnik o radu (poslovnikom o radu bliže će se urediti pitanja: sazivanja Skupštine, zastupanje članova kvoruma i odlučivanje, glasanjem pismenim putem, način glasanja)
12. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.

VII PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH

Član 50.

Rad u Društvu se može obavljati po osnovu:

- ugovora o radu na određeno i na neodređeno vrijeme
- privremenih i povremenih poslova
- volonterskog rada i
- rada vlasnika bez naknade

Prava zaposlenih utvrdiće se ugovorima između radnika i poslodavca u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom RCG.

Član 51.

Obaveze i odgovornosti zaposlenih će biti bliže uređena opštim aktima Društva u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

Član 52.

Prava zaposlenih ne mogu biti određena u manjem obimu nego što ih određuje Zakon i Kolektivni ugovor.

Član 53.

Zaštita prava zaposlenih u Društvu vrši se na način i postupak utvrdjenim odredbama zakona i Kolektivnog ugovora.

VIII POSLOVNA TAJNA

Član 54.

Poslovnu tajnu čine: dokumentacija, podaci, isprave i drugi materijali čije bi saopštavanje neovlašćenim licima moglo štetiti poslovnom uspjehu Društva ili na drugi način ugroziti interese Društva ili njegov ugled.

Koje isprave, podaci, dokumentacija, materijali i informacije predstavljaju tajnu utvrđuje Izvršni direktor svojom odlukom.

Član 55.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi zaposleni u Društvu i članovi Društva bez obzira na način na koji su za nju saznali. Poslovnu tajnu su dužni čuvati i po prestanku radnog odnosa u Društvu ili istupanju iz Društva.

Poslovnu tajnu može saopštiti samo Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti, uz punu odgovornost za moguće štetne posljedice po Društvo zbog saopštavanja poslovne tajne.

IX RESTRUKTUIRANJE DRUŠTVA I PRESTANAK

Član 56.

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika Društva). Spajanje, pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br.06/2002) i Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o privrednim društvima („Sl. List CG“, br. 17/09).

Odluku o spajanju donosi Skupština Društva dvotrcinskom većinom.

Član 57.

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene zakonom o privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika Društva donosi Skupština društva, s tim da je, ako se promjenom oblika Društva mijenjaju utvrđena prava i obaveze članova Društva, za punovažnost te odluke potrebna saglasnost svih članova Društva.

Član 58.

Društvo prestaje sem u posebnim slučajevima propisanim Zakonom o insolventnosti i odlukom Skupštine o dobrovoljnoj likvidaciji.

Skupština Društva odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji dvotrećinskom većinom glasova.

U slučaju da Skupština Društva nije konstituisana, o prestanku Društva odlučuju osnivači.

Postupak dobrovoljne likvidacije sprovodi se shodno odredbama Zakona o privrednim društvima o dobrovoljnoj likvidaciji akcionarskih društava.

Član 59.

U slučaju dobrovoljne likvidacije Društva, od imovine Društva koja preostane poslije podmirenja zakonskih i ugovorenih obaveza prvo se vraćaju uplate, a ostali dio se raspoređuje između članova Društva, srazmjerno njihovim udjelima.

X RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 60.

Osnivači Društva će nastojati da u roku od 45 dana sve sporove u vezi sa izvršavanjem Ugovora o osnivanju Društva i poslovanjem Društva, međusobno riješe mirnim putem.

Član 61.

Sporovi između Društva i članova Društva rješavaće se pred nadležnim sudom.

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje osnivačkog akta i ovog Statuta biće primljeni važeći propisi u Crnoj Gori.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

Članovi i organi društva dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osigurava bezbjednost na radu kao i da preduzimaju potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 63.

Ovaj Statut je urađen u dovoljnom broju primjeraka i biće dostavljen CRPS-u, po potrebi i drugim nadležnim organima, kao i zaposlenim u Društvu.

Član 64.


Izmjene i dopune ovog Statuta mogu se vršiti na način i postupak kako je Statut i donesen.

Izmjene i dopune obavezno dostavlja CRPS-a Izvršni direktor Društva u roku od 7 dana od dana kad su izvršene.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom registracije, od kad se i primjenjuju.

Podgorica, 24.03.2015. godine.

Za Osnivača,



Advokat Tripko Karadžić,
Po priloženom punomoćju



GOOD LOCATION PROPERTIES LLC

Company seat:
Contact address in Europe:

2929 E. Commercial Blvd., Suite 409, 33308 Fort Lauderdale, Florida, USA
Letzstrasse 10, PO Box 1518, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Tel: +423 237 65 10 Fax: +423 237 65 11 Email: etrust@etrust.cc

„GOOD LOCATION PROPERTIES“ LLC - FLORIDA

Na osnovu odredbi Statuta Društva „GOOD LOCATION PROPERTIES“ D.O.O. Podgorica, Osnivač Društva je dana 22. januara 2015. godine donio

O D L U K U

o usklađivanju šifri djelatnosti
i promjeni sjedišta Društva
D.O.O. „GOOD LOCATION PROPERTIES“
Podgorica

Član 1.

Društvo „GOOD LOCATION PROPERTIES“

“GOOD LOCATION PROPERTIES“ LLC - FLORIDA

Pursuant to the provisions of the Articles of Association of the Company „GOOD LOCATION PROPERTIES“ D.O.O. Podgorica, on 22nd January 2015 the Founder has passed the following

DECISION

on adjusting business activities and changing the
registered office of the Company
“GOOD LOCATION PROPERTIES” D.O.O.
Podgorica

Article 1

The Company “GOOD LOCATION

Član 2.

Na osnovu promjena šifri djelatnosti objavljenih u „Službenom listu CG“ br. 18/2011, Osnivač Društva usklađuje šifre djelatnosti u Statutu Društva.

Nova šifra pretežne djelatnosti Društva je:

70.22 Konsultantske aktivnosti uvezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

Član 3.

Osnivač mijenja sjedište Društva na način što će isto iz Boška Buha bb, Tološi, Podgorica, biti premješteno u Trg sunca bb, Budva.

Article 2

Pursuant to the new business activity code announced in the “Official Gazette of Montenegro” No. 18/2011, the Founder of the Company hereby adjusts business activities in the Articles of Association of the Company.

New main business activity shall be:

70.22 Consulting activities related to business and management activities

Article 3

The Founder is hereby changing the registered office of the Company in a way that the said Company will change the address from Boska Buha bb, Tolosi, Podgorica, to Trg sunca bb, Budva.

Član 4.

Zadužuje se Izvršni direktor Društva da navedene promjene upiše u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.


U Vaduz, 22. Januar 2015.god.

Article 4


The Executive Director of the Company shall be obliged to register the above said changes into the Central Registry of Business Entities in Podgorica.


In Vaduz, 22nd January 2015

OSNIVAČ/FOUNDER:
Za/For GOOD LOCATION PROPERTIES LLC FLORIDA


Dr. Thomas Nigg,

ovlašćeni zastupnik/authorised representative





**Za/For Ernst Nigg Trust Management Establishment represented by
Gisela Nold-Nigg,**

ovlašćeni zastupnik/authorised representative

Die Echtheit der Unterschrift des
Herrn Dr. iur. Thomas NIGG,
Lettstrasse 10, FL-9490 Vaduz
wird amtlich bestätigt.
Fürstl. Liechtenstein. Landgerichtskanzlei
Vaduz, den _____

Anita Büchel
Urkundsperson


22 Jan. 2015



Die Echtheit der Unterschrift der
Frau Gisela NOLD-NIGG,
Wohnadresse:
Langgasse 3, FL-9495 Triesen,
wird beglaubigt.
Fürstliches Landgericht, Kanzlei
Vaduz, am _____

Anita Büchel
Urkundsperson

22 Jan. 2015



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Fürstentum Liechtenstein

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Frau Anita Büchel

3. in ihrer Eigenschaft als Beglaubigungsperson

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel der
Liecht. Landgerichtskanzlei


Bestätigt 22. Jan. 2015

5. in 9490 Vaduz 6. am

7. durch Regierungskanzlei Vaduz

8. unter Nr. 15.00590-

9. Siegel/Stempel 10. Unterschrift



CSH

Christoph Scherzer
Verwaltungs-Angestellter



Potvrđuje se autentičnost potpisa
gospodina dr. jur. Thomasa NIGGa

Potvrđuje se autentičnost potpisa
gospođe Gisele NOLD-NIGG.

APOSTIL

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. država: Kneževina Lihtenštajn
- Ovu javnu ispravu
2. je potpisala Anita Bihel (Anita Büchel)
3. u svojstvu osobe zadužene za ovjeru
4. i ovjerena je pečatom / štambiljem
Kancelarije Kneževskog Zemaljskog suda u Lihtenštajnu

Potvrđeno

5. u 9490 Vaduc (Vaduz) 6. dana 22. januara 2015.g.
7. od strane kancelarije vlade Vaduca
8. pod brojem 15.00590-
9. Pečat / štambilj

10. Potpis

/svojeručan potpis/

Pečat: Kneževina Lihtenštajn, taksa 30,- CHF

Kristof Šercer (Christoph Scherzer) – službenik u administraciji

Ja, Ljubica Knežević, stalni sudski tumač za makedonski i njemački jezik, postavljen Rješenjem Ministarstva Pravde
Crne Gore br. 03-5182/11 od 28.10.2011. potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu. 10.02.2015.



/prim.prev. – bez podataka/

	Tip	Kod	broj pasoša
	Prezime Nigg	Ime Thomas	
Fotografija			
Potpis /svojeručan potpis/			
	Služba izdavanja Služba za strance i pasoše		

Istovjetno sa originalom, Kneževski Zemaljski sud, kancelarija Vaduc
Vaduc, dana 11. decembra 2014.g.
Anita Büchel, osoba za dokumenta
/svojeručan potpis/

Okrugli pečat sa grbom: Kneževski Zemaljski sud
Okrugli pečat: Kneževina Lihtenštajn, taksa 4,- CHF

APOSTIL
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. država: Kneževina Lihtenštajn
Ovu javnu ispravu
2. je potpisala Anita Bihel (Anita Büchel)
3. u svojstvu osobe zadužene za ovjeru
4. i ovjerena je pečatom / štambiljem
Kancelarije Kneževskog Zemaljskog suda u Lihtenštajnu

Ja, Ljubica Knežević, stalni sudski tumač za makedonski i njemački jezik, postavljen Rješenjem Ministarstva Pravde
Cme Gore br. 03-5182/11 od 28.10.2011. potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu. 10.02.2015.



10. LIČNI OPIS Visina 173 cm Bojaočijubraon		perforacija
11. Posebne karakteristike Nepoznate	12. Potpis vlasnika pasoša /svojeručan potpis/	
13. Djeca Prezime i ime Nold Florian Stephan Nold Lisa Anna		
Fotografija	Tip PA	
	1. Prezime Nold-Nigg 2. Ime Gisela Maria 3. Pol Ž 4. Državljanstvo	
9. Služba izdavanja Služba za strance i pasoše		
PALIENOLD NIGG GISELA MARIA 028901 8LIE7004111F1603279 08		

Istovjetnost originalom, Kneževski Zemaljski sud, kancelarija Vaduc

Vaduc, dana 11. decembra 2014.g.

Anita Büchel, osoba zadokumenta

/svojeručan potpis/

Okrugli pečat s grbom: Kneževski Zemaljski sud

Okrugli pečat: Kneževina Lihtenštajn, taksa 4,- CHF

APOSTIL

de La Haye du 5 october 1961)

1. država:

Ovjavnu ispravu

2. je potpisala Anita Bihel (Anita Büchel)

3. usvoju osobe zadužene za ovjeru

4. i ovjerena je pečatom / štambiljem

Kancelarije Kneževskog Zemaljskog suda u Lihtenštajnu

Potvrđeno

5. u 9490 Vaduc (Vaduz) 6. dana 11. decembra 2014.g.

7. odstrane kancelarije vlade Vaduca

8. pod brojem 14.12810-

9. Pečat / štambilj

10. Potpis

/svojeručan potpis/

Pečat: Kneževina Lihtenštajn, taksa 30,- CHF

Kristof Šercer (Christoph Scherzer) – službenik u administraciji

Ja, Ljubica Knežević, stalni sudski tumač za makedonski i njemački jezik, postavljen Rješenjem Ministarstva Crne Gore br. 03-5182/11 od 28.10.2011. potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu. 10.02.2015.



State of Florida



Department of State

I, Ken Detzner, Secretary of State,

do hereby certify that

Ken Detzner
was duly appointed
Secretary of State
for a term beginning on the
Twenty-First day of March, A.D. 2012,
until the present
as shown by the records of this office.

Given under my hand and the Great Seal of the
State of Florida, at Tallahassee, the Capital, this
the **Twenty-Second day of December, A.D. 2014**

Ken Detzner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

State of Florida



Department of State

I certify the attached is a true and correct copy of Articles of Organization of GOOD LOCATION PROPERTIES, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Florida, filed on March 14, 2008, effective March 12, 2008, as shown by the records of this office.

The document number of this company is L08000027015.



Given under my hand and the
Great Seal of the State of Florida
at Tallahassee, the Capital, this the
Twenty-second day of December, 2014



CR2EO22 (1-11)

Ken Detzner

Ken Detzner
Secretary of State

**Electronic Articles of Organization
For
Florida Limited Liability Company**

L08000027015
FILED 8:00 AM
March 14, 2008
Sec. Of State
mthomas

Article I

The name of the Limited Liability Company is:
GOOD LOCATION PROPERTIES, LLC

Article II

The street address of the principal office of the Limited Liability Company is:
2929 E COMMERCIAL BLVD
SUITE 409
FORT LAUDERDALE, FL. 33308

The mailing address of the Limited Liability Company is:
2929 E COMMERCIAL BLVD

Article III

The purpose for which this Limited Liability Company is organized is:
ANY AND ALL LAWFUL BUSINESS.

Article IV

The name and Florida street address of the registered agent is:
JOSEPH B BARNES

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated limited liability company at the place designated in this certificate, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relating to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.

Registered Agent Signature: JOSEPH B BARNES

Article V

The name and address of managing members/managers are:

Title: MGR
THOMAS NIGG
LETTSTRASSE 10
VADUZ, LIECHTENSTEIN, VZ. 9490 LI

Title: MGRM
ERNST NIGG TRUST MANAGEMENT EST.
LETTSTRASSE 10
VADUZ, LIECHTENSTEIN, VZ. 9490 LI

Article VI

The effective date for this Limited Liability Company shall be:

03/12/2008

Signature of member or an authorized representative of a member

Signature: JOSEPH B BARNES

L08000027015
FILED 8:00 AM
March 14, 2008
Sec. Of State
mthomas

State of Florida



Department of State

I, **Ken Detzner**, Secretary of State,
do hereby certify that

Ken Detzner
was duly appointed

Secretary of State

for a term beginning on the

Twenty-First day of March, A.D. 2012,

until the present

as shown by the records of this office.



Given under my hand and the Great Seal of the
State of Florida, at Tallahassee, the Capital, this
the Twenty-Second day of December, A.D. 2014

Ken Detzner
Secretary of State



"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

The word "VOID" appears when photocopied.

DSDE 99(2/12)

State of Florida




Department of State

I certify from the records of this office that ~~GOOD LOCATION PROPERTIES, LLC~~, is a limited liability company organized under the laws of the State of Florida, filed on ~~March 14, 2008~~, effective ~~March 12, 2008~~.

The document number of this company is ~~L08000027015~~.

I further certify that said company has paid all fees due this office through December 31, 2014, that its most recent annual report was filed on March 6, 2014, and its status is active.

I further certify that said limited liability company has not filed Articles of Dissolution.



Given under my hand and the
Great Seal of the State of Florida
at Tallahassee, the Capital, this the
Twenty-second day of December, 2014



CR2EO22 (1-11)

Ken Detzner

Ken Detzner
Secretary of State



Potpisano na engleskog jezika

FLORIDA
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA SAD

Ja, Ken Detzner, Državni sekretar,
ovim potvrđujem da je

Ken Detzner

propisno postavljen kao

Državni sekretar

na period od

dvadeset-prvog dana marta, naše ere, 2012.godine,

do dana današnjeg

što je zabilježeno u arhivi ove kancelarije.

Žig Države Florida

Potpisano mojom rukom i ovjereno žigom
Države Florida, u Glavnom gradu Tallahassee,
ovog 22.dana decembra, naše nere, 2014.g.

Potpis u rukopisu
Državni sekretar

Ovaj dokument sadrži vodeni žig. Držati naspram svijetla kako bi se vidjele oznake „SAFE“ i „VERIFY FIRST“.

FLORIDA
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA SAD

Na osnovu arhive kojom raspolaže ovaj organ, potvrđujem da je GOOD LOCATION PROPERTIES LLC, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa zakonima Države Florida, registrovano 14. marta 2008.g., aktivno 12. marta 2008.g.

Registarski broj ovog društva je L08000027015.

Nadalje potvrđujem da je navedeno društvo platilo sve dažbine prema ovom organu do 31. decembra 2014.g., da je posljednji godišnji izvještaj ovog društva podnijet 6. marta 2014., te da je status društva aktivan.

Takođe potvrđujem da navedeno društvo sa ograničenom odgovornošću nije podnijelo Zahtjev za prestanak društva.

Žig Države Florida


Potpisano mojom rukom i ovjereno žigom
Države Florida, u Glavnom gradu Tallahassee,
ovog 22.dana decembra 2014.g.

Potpis u rukopisu
Ken Detzner
Državni sekretar

Kraj prevoda

"Ja, Ana Rašović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-9543/12, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."

U Podgorici, 05.02.2015.godine



TRGOVINSKI REGISTAR - IZVOD

Broj firme	Pravna privreda	Knjiženje	brisanje	Prenos 0845007	1
FL-0001.122.541-2	Fondacija / Ustanova	21.12.1990.		Od: Na:	
kod		aktuelna knjiženja			

kn	bri	Firma	ref	Sjedište
1				

kn	bri	Akcijski kapital (CHF)	Emisija (CHF)	Udio u fondaciju	kn	br	Adresa firme
1		100.000.00 CHF	100.000,00 CHF				c/o ABONA Ustanova za knjigov. i organizaciju Lettstrasse 10 9490 Vaduc

kn	bri	Svrha	kn	br	Poslovna adresa
		Preuzimanje fiducijarnih odnosa, osnivanje pravnih lica i društva za treća lica, u njihovo ime ili u svoje ime ili za tuđi račun i time povezane intervencije u službama ili agencijama, pružanje savjetodavnih usluga u oblasti finansija, ekonomije i poreza, knjigovodstvo, poslovno preuzimanje i vršenje funkcije revizije komisije, pravno savjetovanje u okviru prethodnih aktivnosti Društvo može da učestvuje u drugim firmama, stiče nekretnine i bavi se svim ostalim poslovima, koji su od interesa za društvo.			Lettstrasse 10 9490 Vaduc

kn	br	Zabilješke	ref	Datum donošenja statuta
1		Izvod preuzet iz dosadašnje karte registra ne sadrži precrtane činjenice a time nema ranije podatke o statutima ili citate iz dnevnika. Ove informacije možete vidjeti u polju „prenos“ naznačene karte Trgovinskog registra.	1	21.12.1990.
1		Osnovna pravila zastupanja: Članovi Upravnog odbora potpisuju pojedinačno pravno obavezujuće za fondaciju.	2	08.02.2006.
2		Izmjene statuta prema odluci vlasnika prava osnivača od 08.02.2006.g.		

kn	bri	Posebne činjenice	ref	Organ za publikacije
			1	Državne novine

kn	bri	Sjedište ogranka	kn	br	Sjedište ogranka

zn	ref	TB br	TB - datum	zn	ref	TB br	TB - datum
gm	1	0	26.06.2004.				
GMA	2	5096	23.03.2006.				

kn	skn	br	Lični podaci	funkcija	Vrsta potpisa
1			Nigg, dr iur Thomas, državljanstvo: Lihtenštajn, 9495	Član Upravnog odbora i izvršni direktor	Pojedinačni potpis
1			Trizen Nold-Nigg, Gisela Maria, državljanstvo: Lihtenštajn, 9490 Vaduc		Pojedinačna prokura

Vaduc, dana 11.12.2014.g. 11:16 EA

Ovaj izvod iz Trgovinskog registra Kneževine Lihtenštajn nije vjerodostojan bez priložene ovjere originala. On sadrži sva trenutna knjiženja za ovu firmu. Na poseban zahtjev može se izdati izvod, koji sadrži sva aktuelna i precrtana knjiženja.

Pečat:OVJERENI IZVOD

Kneževina Lihtenštajn, Ministarstvo pravde, Trgovinski registar
Angela Eggenberger-Steiner /svojeručan potpis/



APOSTIL

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. država: Kneževina Lihtenštajn
Ovu javnu ispravu
2. je potpisala Angela Eggenberger
3. u svojstvu referenta
4. i ovjerena je pečatom / štambiljem
Ministarstva pravde – Trgovinski registar

Potvrđeno

6. dana 11. decembra 2014.g.

5. u 9490 Vaduc (Vaduz)
7. od strane kancelarije Vlade Vaduca
8. pod brojem 14.12811-
9. Pečat / štambilj

10. Potpis

/svojeručan potpis/

Pečat: Kneževina Lihtenštajn, taksa 30,- CHF

Kristof Šercer (Christoph Scherzer) – službenik u administraciji

Ja, Ljubica Knežević, stalni sudski tumač za makedonski i njemački jezik, postavljen Rješenjem Ministarstva Pravde Crne Gore br. 03-5182/11 od 28.10.2011. potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu. 10.02.2015.



GOOD LOCATION PROPERTIES LLC

Company seat:
Contact address in Europe:

2929 E. Commercial Blvd., Suite 409, 33308 Fort Lauderdale, Florida, USA
Lettstrasse 10, PO Box 1518, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Tel: +423 237 65 10 Fax: +423 237 65 11 Email: etrust@etrust.cc

P U N O M O Ć J E

Ovlašćujemo Tripka Karadžića iz Podgorice,

Društva "GOOD LOCATION PROPERTIES LLC FLORIDA, kao osnivača Društva "GOOD LOCATION PROPERTIES" D.O.O. PODGORICA (u daljem tekstu „Društvo“):

- potpisati prečišćen tekst Statuta Društva;
- preduzeti sve potrebne pravne i faktičke radnje povodom usklađivanja šifri djelatnosti i promjene sjedišta Društva u Centralnom Registru Privrednih Subjekata u Podgorici, uključujući i potpisivanje Obrasca za promjenu podataka u Društvu (PS-02);
- podići novo Rješenje o registraciji Društva kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici.

Punomoćje se može koristiti samo u navedene svrhe

U Vaduz, 22 jan 2015.

POWER OF ATTORNEY

We hereby authorise Tripko Karadzic from

carry out, in the name and on the behalf of the Company "GOOD LOCATION PROPERTIES" LLC FLORIDA, as the Founder of the Company "GOOD LOCATION PROPERTIES" D.O.O. PODGORICA (hereinafter referred to as the „Company“), the following actions:

- sign amended Articles of Association of the Company;
- undertake all necessary actions regarding adjusting business activities and changing registered office of the Company at the Central Registry of Business Entities in Podgorica, including signing the Form for changing the data in a company (PS-02);
- obtain the new Registration Certificate of the Company from the Central Registry of Business Entities in Podgorica.

This Power of Attorney can be used solely for the purposes stated above.

In Vaduz, 22nd January 2015

OSNIVAČ/ FOUNDER:


Za/For GOOD LOCATION PROPERTIES LLC FLORIDA



Dr. Thomas Nigg

Ovlašćeni zastupnik/authorised representative


Za/For Ernst Nigg Trust Management Establishment represented by Gisela Nold-Nigg

Ovlašćeni zastupnik/authorised representative





22. Jan. 2015

13 = hel

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Fürstentum Liechtenstein

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Frau Anita Büchel

3. in ihrer Eigenschaft als Beglaubigungsperson

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel der
Liecht. Landgerichtskanzlei

Bestätigt

5. in 9490 Vaduz

6. am 22. Jan. 2015

7. durch Regierungskanzlei Vaduz

8. unter Nr. 15.00592-

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift



C.S.

Christoph Scherzer
Verwaltungs-Angestellter

Potvrđuje se autentičnost potpisa g
ospodina dr iur. Thomasa NIGGA,

Potvrđuje se autentičnost potpisa
gospođe Gisele NOLD-NIGG,

dana 22. januara 2015.g.
/svojeručan potpis/

Okrugli pečat sa grbom:
Kneževski Zemaljski sud

dana 22. januara 2015.g.
/svojeručan potpis/

Okrugli pečat: Kneževina
Lihtenštajn, taksa 20,- CHF

APOSTIL

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. država: Kneževina Lihtenštajn
- Ovu javnu ispravu
2. je potpisala Anita Bihel (Anita Büchel)
3. u svojstvu osobe zadužene za ovjeru
4. i ovjerena je pečatom / štambiljem
Kancelarije Kneževskog Zemaljskog suda u Lihtenštajnu

Potvrđeno

5. u 9490 Vaduc (Vaduz) 6. dana 22. januara 2015.g.
7. od strane kancelarije vlade Vaduca
8. pod brojem 15.00592-
9. Pečat / štambilj

10. Potpis

/svojeručan potpis/

Pečat: Kneževina Lihtenštajn, taksa 30,- CHF

Kristof Šercer (Christoph Scherzer) – službenik u administraciji

Ja, Ljubica Knežević, stalni sudski tumač za makedonski i njemački jezik, postavljen Rješenjem Ministarstva Pravde
Crne Gore br. 03-5182/11 od 28.10.2011. potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu. 10.02.2015.





AMT FÜR JUSTIZ
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
HANDELSREGISTER

HANDELSREGISTER-AUSZUG

Registernummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag 0845007 von: auf:	1
FL-0001.122.541-2	Anstalt	21.12.1990			

Aktuelle Eintragungen

Ei	Lö	Firma bzw. Name	Ref	Sitz
1		ERNST NIGG, TREUHAND- UND VERWALTUNGSANSTALT	1	Vaduz
1		ERNST NIGG TRUST MANAGEMENT ESTABLISHMENT		

Ei	Lö	Anstaltsfonds	Liberierung	Anstaltsanteile	Ei	Lö	Repräsentanz/Zustelladresse
1		CHF 100'000.00	CHF 100'000.00		2		c/o ABONA Anstalt für Buchführung und Organisation Lettstrasse 10 9490 Vaduz

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Geschäftsadresse
2		Übernahme von Treuhandschaften, Gründung von Verbandspersonen und Gesellschaften für Dritte, in deren Namen oder in eigenem Namen und für fremde Rechnung und damit verbundene Interventionen bei Behörden und Amtsstellen. Finanz-, Wirtschafts- und Steuerberatung, Buchhaltung, geschäftsmässige Übernahme und Ausübung der Funktion einer Revisionsstelle, Rechtsberatung im Rahmen der vorstehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben und alle übrigen Geschäfte tätigen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.	1		Lettstrasse 10 9490 Vaduz

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Der von der bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen und somit auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch-Zitate. Diese Informationen können auf der im Feld "Übertrag" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.	1	21.12.1990
1		Allgemeine Vertretungsregelung: Die Mitglieder des Verwaltungsrates zeichnen einzeln rechtsverbindlich für die Anstalt.	2	08.02.2006
2		Statutenänderung lt. Beschluss des Inhabers der Gründerrechte vom 08.02.2006.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	Landeszeitungen

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum	Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum
gm	1	0	26.06.2004				
GMA	2	5096	23.03.2006				

Ei	Ae	Lö	Angaben zur Verwaltung	Funktion	Zeichnungsart
1			Nigg, Dr.iur. Thomas, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen	Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer	Einzelunterschrift
1			Nold-Nigg, Gisela Maria, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz		Einzelprokura

Vaduz, 11.12.2014 11:16 EA

Dieser Auszug aus dem Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der alle Eintragungen, die aktuellen und die gestrichenen, enthält.



Beglaubigter
Auszug:

Angela EGGENBERGER-STEINER

A. Eggenberger

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Fürstentum Liechtenstein

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von *Angela Eggenberger*

3. in der Eigenschaft als *Sachbearbeiterin*

4. sie ist versehen mit dem Siegel / Stempel des
Amtes für Justiz - Handelsregister

Bestätigt

5. in 9490 Vaduz


6. am **11. Dez. 2014**

7. durch Regierungskanzlei Vaduz

8. unter Nr. *14.12811-*

9. Siegel / Stempel

10. Unterschrift



C. Scherzer

Christoph Scherzer
Verwaltungs-Angestellter



FLORIDA
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA SAD

Ja, Ken Detzner, Državni sekretar,
ovim potvrđujem da je

Ken Detzner

propisno postavljen kao

Državni sekretar

na period od

dvadeset-prvog dana marta, naše ere, 2012.godine,

do dana današnjeg

što je zabilježeno u arhivi ove kancelarije.




Žig Države Florida

Potpisano mojom rukom i ovjereno žigom
Države Florida, u Glavnom gradu Tallahassee,
ovog 22.dana decembra, naše nere, 2014.g.

Potpis u rukopisu
Državni sekretar

Ovaj dokument sadrži vodeni žig. Držati naspram svijetla kako bi se vidjele oznake „SAFE“ i „VERIFY FIRST“.

FLORIDA
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA SAD



Potvrđujem da je priloženi document valjana kopija Statuta društva sa ograničenom odgovornošću GOOD LOCATION PROPERTIES LLC, osnovanog u skladu sa zakonima Države Florida, registrovanog 14. marta 2008.g., aktivnog 12. marta 2008.g., kao što stoji u arhivi ovog organa.

Registarski broj ovog društva je

Žig Države Florida

Potpisano mojom rukom i ovjereno žigom
Države Florida, u Glavnom gradu Tallahassee,
ovog 22.dana decembra 2014.g.

Potpis u rukopisu

Ken Detzner
Državni sekretar


**ELEKTRONSKI STATUT
ZA
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU SA FLORIDE**

L08000027015

Zavedeno: 8:00

14. mart 2008.g.

Državni sekretar




Član 1.

Ime Društva sa ograničenom odgovornošću je:
GOOD LOCATION PROPERTIES, DOO.

Član 2.

Sjedišta Društva sa ograničenom odgovornošću je:
2929 E COMMERCIAL BLVD



Adresa za prijem pošte Društva sa ograničenom odgovornošću je:
2929 E COMMERCIAL BLVD



Član 3.

Svrha osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću je:
SVAKI VID POSLOVANJA KOJI JE U SKLADU SA ZAKONOM.

Član 4.

Naziv i adresa u Floridi registrovanog zastupnika je:
JOSEPH B BARNES



~~Ja, kao član imenovan za registrovanog zastupnika,~~ te za osobu za prijem pošte za gore pomenuto društvo sa ograničenom odgovornošću, na adresi navedenoj u ovom dokumentu, ovim prihvatom imenovanje za registrovanog zastupnika i prihvatom da djelujem u tom svojstvu. Takođe prihvatom da djelujem u skladu sa odredbama svih zakona koji se odnose na uredno i temeljno obavljanje mojih dužnosti. Upoznat sam sa svojim obavezama kao registravnog zastupnika, te iste prihvatom.

Potpis registrovanog zastupnika: JOSEPH B BARNES



Član 5.

Ime i adresa članova uprave/direktora:

Svojstvo: DIREKTOR

THOMAS NIGG

Svojstvo: ČLAN UPRAVE

ERNST NIGG TRUST MANAGEMENT EST.

Član 6.

Datum osnivanja ovog Društva sa ograničenom odgovornošću je:
12. mart 2008.g.


Potpis člana ili njegovog ovlašćenog zastupnika

Potpis: JOSEPH B BARNES

Kraj prevoda

"Ja, Ana Rašović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-9543/12, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."

U Podgorici, 05.02.2015. godine



ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Opunomoćujem Anu Rašović

Društva „GOOD LOCATION PROPERTIES“ LLC FLORIDA, predati u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici neophodnu dokumentaciju za promjenu podataka kod "GOOD LOCATION PROPERTIES" d.o.o. Podgorica, te podići novo Rješenje o registraciji.

U Podgorici, 25.03.2015.godine

Davalac punomoćja

